



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

KEREITI 11

PUDUNGWANA 2012

**SESO THO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3
MEMORANTAMO**

MATSHWAO: 100

Memorantamo ena e na le maqephe a 11.

KAROLO YA A : MOQOQO – SI,3,4 – MT,1.2,1.9,2.1,2.2,2.4,2.5,2.6,2.8,2.10,2.11

POTSO YA 1

1.1 DIPHETHO TSE SA KGOTSOFATSENG TSA KEREITI YA 12.

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng.
- O ka ngola ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Pale e lokela ho ba ketane ya diketsahalo, mme e be diketsahalo tse kgolwehang le ha di thehilwe hodima kgopolotaba.
- Ha ngata moqoqo wa phetelo o ngolwa lekgatheng le fetileng.
- Dintlha di ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla mme di tshhetswe ke bopaki le dipalopalo. (50)

1.2 TADIMA SETSHWANTSHO. Sehlooho seo mohlahlobuwa a iqapelang sona.

- Moqoqo ona e ka ba wa mofuta ofe kapa ofe.
- Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a hlalose seo a se bonang.
- Ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalotswang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlalotswa motho kapa ho itseng.
- Moqoqo o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare tsa moqoqo ona di itshetlehile ka mehopolole e qholotswang ke setshwantsho seo.
- A bue ka ho hong kapa mathata ao a a hopotswang ke setshwantsho seo. (50)

1.3 BOTLOKOTSEBE BO JELE SETSI AFORIKA BORWA – MOQOQO WA BOIMAMELO.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o ntsha maikutlo a hae ho ya ka moo a neng a bohile maemo a ditaba ka teng.
- Karolo e kgolo ya moqoqo e ka ba ka tsela e hlalotswang.
- Mehopolole e pepeswang e lokela ho hlalotswa nnete mme e bontshe ho ba le seabo ho mongodi.
- Maikutlo a bapala karolo ya bohlokwa.
- Ho lebelletswe tlhahiso ya diphoso kapa botlokotsebe boo. (50)

1.4 E KA BA KE TOKA HORE BATHUTI BA TSHWARE DISELEFOUNU DIKOLONG ?-MOQOQO KGANG

- Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae kapa mohopolole o itseng.
- O lokela ho hlalotswa lehlakore leo a le tshhetsang pele mme a tshhetsa le ho sireletsa lehlakore la hae.
- Dikahare di hlalotswa tsela eo diketsahalo di etsahalang ka yona.

1.5 MATHATA A BAKWANG KE DIPHETOHO TSA LEHODIMO - MOQOQO O HLAOSANG.

- Moqoqo ona mohlahlobuwa o hlalosa ho hong ho dumellang mmadi ho itemohela sehlooho se hlalosang ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlaloswa motho kapa ho hong ho itseng.
- Dikahare tse lebelletsweng di hlalosa mathata a bakwang ke sena le tharollo ya ona ha mmoho le seabo sa mmuso bothateng bona. (50)

1.6 PHEDISO YA HO KENYELLETSWA HA MERIRI DIKOLONG KE BAITHUTI - MOQOQO O SA TSHEHETSENG LEHLAKORE.

- Mofuta ona wa moqoqo ha o nke lehlakore mme sepheo sa ona ke ho nehelana ka maikutlo a lekanang mahlakore a mabedi a kang.
- Mohlahlobuwa a lekole mahlakore a fapaneng a sehlooho se hlalolang ebe o nehelana ka dintlha tse hanyetsang a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
- Dikahare di hlalosa tse ntle le tse mpe tsa ho kenyelletsa meriri dikolong. (50)

1.7 TADIMA SETSHWANTSHO – SEHLOOHO SEO MOHLAHLALOBUWA A IQAPELANG SONA.

- Moqoqo ona e ka ba wa mofuta ofe kapa ofe.
- Mohlahlobuwa a shebe setshwantsho mme a hlalose seo a se bonang ho dummella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e ikgethileng.
- Dikahare di hlalosa mohopolo ofe kapa ofe oo moithuti a ka qapang ka ona. (50)

1.8 WA RONA MOKGATLO O IKEMISEDITSE – MOQOQO O PEPESANG.

- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba kapa tlhahiso leseding ka tsela e utlwahalang.
- Ke moqoqo wa dintlha oo ho ona mongodi a hlalosang dintlha ka tsela e otlohileng e bontshang tatellano.
- O ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla. (50)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50

**KAROLO YA B : DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE –SI,2,3,4-MT, 1.1,
1.2,1.4,2.4,3.2,3.3,3.4**

POTSO YA 2

2.1 LENGOLO LA SEMMUSO

- Aterese tse pedi(ya mongodi le ya mongollwa)
- Tumediso
- Sehlooho sa ditaba
- Phethelo/qetelo
- Puo e be e hlakileng mme mongodi tobe taba. (30)

2.2 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO

- Pulo le kamohelo
- Tlhomamiso ya kopano
- Ba teng le ba siyo
- Metsotso ya kopano e fetileng
- Tse tswang metsotsong
- Ditaba tse ding/tlhakantsutsu
- Kgetho ya letsatsi la kopano e latelang
- Ho kwala kopano. (30)

2.3 MEMORANTAMO

- Kgutsufatsa dintlha tsa hao ka ho qoholla feela dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dipolelo tse bonolo empa di na le moelelo o phethahetseng.
- Kenya memorantamo ka hara lebokoso. (30)

2.4 PUISANO

- E ngolwe e le ho puo ya mmui.
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe le bile le latelwa ke letshwao la kgutlopedi.
- Polelo e nngwe le e nngwe e lokela ho ba karabelo ya puo e sa tswa buuwa.
- Sehalo le puo tse sebediswang di tla itshetleha kamanong ya dibui tse buisanang esita le ho sehlooho hammoho le puisano ka boyona. (30)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30

KAROLO YA C : DITEMA TSAE KGUTSHWANE TSA KGOKAHANO – SI-3,4-MT-1.1,1.2,1.3,1.8,3.3,3.7,2.10**POTSO YA 3****3.1 KARETE YA MEMO**

- Karete ha e na sebaka se seholo sa ho ngolla.
- Letsatsi, nako le sebaka di lokela ho totobatswa.
- Ho hlahiswe ditaba tse loketseng ka bokgutshwane.
- Sehalo se laolwa ke mofuta wa karete.
- Mongolo o sebediswe ka tsela e kgabisang karete. (20)

3.2 PHOSETARA

- Sebedisa leqephe le leholo le batalletseng.
- Hlahisa sehlooho ka ho totobala, ka ditlhaku tse kgolo.
- Ditaba di ngolwe ka mongolo o moholo o hohelang.
- Hlahisa dintlha kaofela tsa tlhahisoleseding ka tsela e utlwalang.
- Mohla, nako le sebaka seo ketsahalo e tla etsahala teng di hlahiswe ka botlalo (moo ho hlokehang). (20)

3.3 DITSHUPISO

- Di sebedisa sekaotaelo.
- Diketsahalo di momahane.
- Bua ka lehlakore le itseng, mohlala: Thinyetsa letsohong le letona jj.
- Lekanya bolelele ba tsela eo motho a lokelang ho e tsamaya.
- Puo e hlake, e otlolohe. (20)

3.4 POSEKARETE

- Ha e na sebaka se sekalo sa ho ngolla.
- Letsatsi le sebaka tsa mongodi di lokela ho totobala.
- Ho hlahiswe ditaba tse loketseng ka bokgutshwanyane.
- Sehalo se laolwa ke dikamano tse teng pakeng tsa mongodi le ya ngollwang. (20)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA A: 100**

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 Karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80% - 100%	70% - 79%	60% - 69%	50% - 59%	40% - 49%	30% - 39%	00% - 29%
MORALO DIKAHARE/ DIFUPERWENG	Dikahare ke tse babatsehang, tsa boiqapelo; mehopolo e matla e phephetsang monahano. Moralo le/kapa mekgwaritso e qalang o hlaha moqoqo o babatsehang.	Dikahare ke tse ntle, mehopolo ke ya bioqapelo, e tebileng mme e tsosa tjantjello. Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlalositse moqoqo o motle haholo.	Dikahare di a kgahlisa, di momahane hantle; mehopolo e tsosa tjantjello, e a kgodisa. Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlalositse moqoqo o motle	Dikahare tse loketseng, tse momahaneng ho lekaneng; mehopolo e a thahasellisa, boiqapelo bo kgotsofatsang Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlalositse moqoqo o kgotsofatsang.	Dikahare di mahareng feela, momahano ha e ntle; mehopolo bohola e a amoheleha; boiqapelo bo a haella Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlalositse moqoqo o mahareng feela.	Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopolo e seng mekae, e a iphetaka Moqoqo o ntse o sa amohelehe kgatong ya PL, ha o a bopeha hantle.	Dikahare bohola di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopolo e kgathatsa matla, e a phetakwa. Moralo kapa mekgwaritso e a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.
30	24 - 30	21 - 23	18 - 20	15 - 17	12 - 14	9 - 11	0 - 8
PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO	Kelohlolo e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehang; kgetho ya mantswe e a babatseha; setaele sehlo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo ha o na diphoso kaha o lekotse botjha ho hlaola diphoso.	Kelohlolo e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka nepo; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswe ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehlo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo bohola ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Ho na le bopaki ba kelohlolo e sedi ya puo; puo le matshwao a puo bohola di nepahetse; mantswe a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele sehlo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo bohola ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	O bontsha kelohlolo e itseng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Matshwao a puo a lekane; kgetho ya mantswe ke e lekaneng; setaele, sehlo le rejisetara di tsamaelana le sehlooho. Moqoqo o ntse o na le diphoso tse mmalwa le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Kelohlolo e sedi ya puo e a haella; tshebediso ya puo e mahareng feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswe a motheo feela; setaele, sehlo le rejisetara di hloka momahano. Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana le ha o lekotswe batjha ho hlaola diphoso.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswe e a haella; setaele, sehlo le rejisetara ha di a nepahala. Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, le ha o lekotswe botjha.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswe ha e a nepahala; setaele, sehlo le rejisetara di fosahetse kahohleho. Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo le ha ho na le boiteko ba tekolobotjha
15	12 - 15	10 - 11	9 - 10	7 - 8	6 - 7	4 - 5	1 - 2
SEBOPEHO DIRATSWANA, SELELEKELA LE QETELO; BOLELELE	Diratsana di a babatseha, di hokahane, ka tsela e hlakileng kadinako tsohle. Selelekela le qetello di a babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse, ho latela dithoko tsa sehlooho.	Diratswana di ntle haholo, di hokahane, ka tsela e hlakileng bohola ba nako. Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe ka kgokahano ka tsela e kgotsofatsang. Selelekela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di ntle, di hokahaneng ka tsela e utlwahalang. Selelekela le qetelo di a kgotsofatsa, ho latela dithoko tsa mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntse o le teng. Selelekela le qetelo di batla di kgotsofatsa, ho latela mosebetsi. Bolelele bo batla bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo tsa motheo feela. Selelekela le qetelo tse bonolo feela. O batla o le molelele/ mokgutshwane.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo. Selelekela le qetelo di haella le ho fokola haholo. O molelele/ mokgutshwane haholo.
5	4 - 5	3	3	2	2	1	0 - 1

KAROLO YA A: MOQOQO**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA**

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le setaele le Tekolobotjha	15	PST =
Sebopeho	05	Seb. =
Matshwao ohle	50	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- -, + bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- **^** bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswa a mang;
- // bakeng sa ho arola seratswana.

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE.

Phihlelo:	Kgato 7 Babatseha	Kgato 6 Kgabane	Kgato 5 Ntle	Kgato 4 Mahareng	Kgato 3 E Foofo	Kgato 2 E karolwana	Kgato 1 Ha ho phihlelo
	80 - 100%	70 - 79%	60 - 69%	50 - 59%	40 - 49%	30 - 30%	0 - 29%
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehole, ha a kgelohi; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho pethahala, dintlha di hlalishitswe ka botlalo, dintlha di tshhehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e bohehang, e se nang diposo; - Sebopoho se nepahetse ka hohlehole. 	<ul style="list-style-type: none"> - O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhokeho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohi; - Momahano ya dikahare le mehopollo di momahane, dintlha ka botlalo mme di tshhehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopoho hantle haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola; o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Dikahare le mehopollo bohoho di momahane; dintlha di ngata mme bohoho di tshhehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; - O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e lekaneng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshhehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e bohehang ho kgotsofatsang; - O sebedisitse melao e loketseng ya sebopoho ka kutlwisiso e lekaneng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haelang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlhoahale nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshhehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e amohehang ho mahareng feela; - O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopoho – o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare ke mehopollo di momahanang dintlha tse tshhehatsang sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhehatsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang. - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopoho.
18	14 - 18	13 - 14	11 - 12	9 - 10	7 - 8	5 - 7	0 - 5
PUO, SETAELE le TEKOLE BOTJHA	<ul style="list-style-type: none"> - Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; - Setaele, sehala le rejisetara ke tse loketseng; - Tema bohoho ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema; - Tema bohoho ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara bohoho di lokile; - Tema bohoho ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle ho lekaneng; Diposo ha di sitise phallo ya mehopollo; - Tlotlontswe e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara di loketse ho lekaneng; - Ho na le diposo tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela; Diposo di mmalwa; - Tlotlontswe e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehala le rejisetara; - Diposo di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele: e telele/kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopihile ka bofokodi mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala; - Tema e tletse diposo leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi; - Setaele, sehala le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diposo, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/kgutshwane haholo

12	10-12	8-9	7-8	6-7	5	4	0-3
----	-------	-----	-----	-----	---	---	-----

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	18	DMS =
Puo, Setaele le Tekolobotjha	12	PST =
Matshwao ohle	30	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- -, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- **^** bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho arola seratswana.

KAROLO YA C: RUBURIKI YO HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE.

Phihlello:	Kgato 7 Babatseha	Kgato 6 Kgabene	Kgato 5 Ntle	Kgato 4 Mahareng	Kgato 3 E Foofo	Kgato 2 E karolwana	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 - 100%	70 - 79%	60 - 69%	50 - 59%	40 - 49%	30 - 39%	0 - 29%
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e babatsehang ya ditlhoheho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo kahohlehohle, haa kgelohle; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlalohile ka botlalo, dintlhanana di tshelhetisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalohile tema e bohehang, e se nang diposho; - Sebopoho se nepahetse kahohle-hohle. 	<ul style="list-style-type: none"> - O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoheho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle; - Momahano ya dikahare le mehopollo di momahane, dintlha ka botlalo mme di tshelhetisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalohile tema e bohehang, e bohehang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopoho hantle haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e mahareng ya ditlhoheho tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Dikahare le mehopollo bohoho di momahane, dintlha di ngata mme bohoho di tshelhetisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalohile tema e bohehang, e ntle haholo; - O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e lekaneng ya ditlhoheho tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshelhetisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalohile tema e bohehang ho kgotsofatsang; - O sebedisitse melao e loketseng ya sebopoho ka kutlwisiso e lekaneng 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e seng kae ya ditlhoheho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshelhetisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalohile tema e amohelohang ho mahareng feela; - O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopoho- o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo ya motheo feela ya ditlhoheho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahaneng, dintlha tse tshelhetisa sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka bofokodi –o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ha a na tsebo ya ditlhoheho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshelhetisa sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang. - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopoho.
12	10 - 12	8 - 9	7 - 8	6 - 7	5	4	0 - 3
PUO,S ETAELE LE TEKOLO BOTJHA	<ul style="list-style-type: none"> - Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang; - Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; - Setaele, sehala le rejisetara ke tse loketseng; - Tema bohoho ha e na diposho ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara bohoho di lokile; - Tema bohoho ha e na diposho ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara bohoho di lokile; - Tema bohoho ha e na diposho ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle ho lekaneng. Diposho ha di sitise phallo ya mehopollo; - Tlotlontswa e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara di lokile ho lekane; - Ho na le diposho tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela. Diposho di mmalwa; - Tlotlontswa e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehala le rejisetara; - Diposho di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele- e telele/kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala; - Tema e tletse diposho leha e lokotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi,....; - Setaele, sehala le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diposho, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/kgutshwane haholo.
8	6- 8	6	5	4	3	2-3	0-2

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANANO TSE KGUTSHWANE**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho Puo le Setaele le Tekolobotjha	12 08	DMS = PST =
Matshwao ohle	20	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- -, + bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- ^ bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswa a mang;
- // bakeng sa ho arola seratswana.

